

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa čl. 4. i 14. tač. b), c) i h) Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 45/04, 44/07 i 102/09), na prijedlog Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici održanoj 28.01.2016. godine, donijelo je

UPUTSTVO ZA PROCJENU RIZIKA

Član 1.

(Predmet)

Ovim Uputstvom se propisuje postupak procjene rizika proizvoda i postupanje organa iz sistema nadzora nad tržištem Bosne i Hercegovine u skladu sa rezultatima procjene rizika u cilju proporcionalnog preduzimanja mjera prema poslovnim subjektima, kako bi se osigurao visok nivo zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača.

Član 2.

(Definicije)

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Uputstvu, imaju sljedeće značenje:

- a) "proizvod" je svaki neprehrabeni proizvod koji je namijenjen potrošačima ili koji bi u razumno predviđljivim uslovima mogli upotrijebiti potrošači čak i ako im nije direktno namijenjen, a koji je isporučen ili učinjen dostupnim, uz plaćanje ili besplatno u okviru neke trgovачke djelatnosti, uključujući i proizvod isporučen ili učinjen dostupnim u okviru pružanja usluga, bez obzira na to da li je nov, upotrijebljen ili prepravljen.
- b) "potrošač" je svaka fizička osoba koja koristi proizvod ili koja bi ga u razumno predviđljivim uslovima mogla upotrijebiti čak i ako mu nije direktno namijenjen, uključujući i osobe koje ne koriste proizvod, ali koje mogu biti izložene riziku jer se nalaze u neposrednoj blizini proizvoda.
- c) "poslovni subjekti" su proizvođači, uvoznici i distributeri definisani u članu 2. e) i f) Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 45/04, 44/07 i 102/09).
- d) "organii iz sistema nadzora nad tržištem" su organi iz člana 7. Zakona o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini.
- e) "procjena rizika" je postupak koji primjenjuju organi iz sistema nadzora nad tržištem za utvrđivanje nivoa rizika koji predstavlja određeni proizvod za sigurnost i zdravlje potrošača.
- f) "opasnost" je osobina proizvoda koja može prouzrokovati povredu potrošača tokom upotrebe proizvoda.
- g) "neusklađenost proizvoda" je odstupanje proizvoda od sigurnosnih zahtjeva propisanih u primjenjivom standardu i/ili propisu, koje je utvrđeno u okviru inspekcijske kontrole i/ili laboratorijskog ispitivanja.
- h) "scenarij povrede" je opis situacije i okolnosti u kojima opasnost svojstvena određenom proizvodu uzrokuje nesreću sa povredom potrošača.

- i) "nivo rizika" je rezultat procjene rizika i predstavlja kombinaciju težine povrede potrošača i vjerovatnoće nastanka te povrede.
- j) "težina povrede" je opis stepena povrede u zavisnosti od vrste i ozbiljnosti povrede, te potrebnog medicinskog tretmana i vremena za oporavak od povrede.
- k) "vjerovatnoća nastanka povrede" je vjerovatnoća da će se scenarij povrede desiti tokom očekivanog vijeka trajanja proizvoda.

Član 3.

(Postupak procjene rizika)

- (1) Postupak procjene rizika provodi inspektor koji je izvršio inspekcijsku kontrolu predmetnog proizvoda.
- (2) Ukoliko postoji potreba, u postupku procjene rizika inspektor može:
 - a) zatražiti instrukciju od osoba nadležnih za predmetnu oblast u Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Agencija),
 - b) zatražiti stručno mišljenje od nadležnih organa i stručnih institucija,
 - c) zatražiti da se procjena rizika izvrši sa predstvincima Agencije i stručnim osobama nadležnih organa i institucija.
- (3) Postupak procjene rizika obuhvata sljedeće:
 - a) opis proizvoda,
 - b) opis opasnosti koje proizvod može predstavljati,
 - c) određivanje grupe potrošača,
 - d) opis scenarija povrede,
 - e) određivanje težine povrede,
 - f) određivanje vjerovatnoće za svaki korak scenarija povrede,
 - g) određivanje nivoa rizika povrede za scenarij povrede.
- (4) Za potrebe postupka procjene rizika iz stava (3) ovog člana koristi se obrazac iz Aneksa I ovog Uputstva, koji će biti dostupan i u elektronskoj formi.

Član 4.

(Opis proizvoda)

- (1) Proizvod koji je predmet procjene rizika je potrebno jasno opisati.
- (2) Opis proizvoda uključuje naziv proizvoda, robnu marku, model, tip, serijski broj, fotografiju proizvoda, ambalažu, oznake koje prate proizvod, te opis neusklađenosti proizvoda.
- (3) U okviru opisa proizvoda se određuju standardi i/ili propisi koji se primjenjuju na proizvod.

Član 5.

(Opis opasnosti koje proizvod može predstavljati)

- (1) Kod opisa opasnosti proizvoda inspektor će:
 - a) za opasnosti i tipične vrste povreda koje proizvodi mogu prouzrokovati, prema veličini, obliku i površini proizvoda, potencijalnoj, kinetičkoj ili električnoj energiji, ekstremnim temperaturama i dr., koristiti podatke iz Aneksa II ovog Uputstva,
 - b) utvrditi da li proizvod predstavlja više opasnosti,
 - c) kod utvrđene jedne opasnosti procijeniti da li ta jedna utvrđena opasnost može prouzrokovati više povreda.
- (2) Ukoliko samo određeni dio proizvoda, koji se može nezavisno od proizvoda učiniti dostupnim potrošaču,

predstavlja opasnost, dovoljno je izvršiti procjenu rizika samo za taj dio proizvoda.

Član 6.

(Grupe potrošača)

- (1) Određivanje grupa potrošača, koji su obuhvaćeni scenarijem povrede, vrši se u skladu sa Aneksom III ovog Uputstva.
- (2) Pri kreiranju scenarija povrede, prvo se odabiru potrošači kojima je proizvod namijenjen imajući u vidu predviđenu upotrebu proizvoda.
- (3) Za svaki naredni scenarij se mogu odabrati drugi potrošači i drugi načini razumno predvidljive upotrebe proizvoda.

Član 7.

(Scenarij povrede)

- (1) Opis scenarija povrede, kojim se opisuje nastanak povrede, treba da obuhvati najmanje sljedeća tri koraka:
 - a) proizvod je neusklađen i može da uzrokuje opasnost tokom njegovog predvidljivog vijeka upotrebe,
 - b) opasnost uzrokuje nesreću,
 - c) posljedica nesreće je povreda.
- (2) Koraci iz stava (1) ovog člana moraju biti kratki i jasni.
- (3) Kada proizvod predstavlja nekoliko opasnosti, treba kreirati scenarije povrede i odrediti rizik za svaku opasnost.
- (4) Kako bi se utvrdio najviši rizik koji proizvod predstavlja, preporučuje se kreiranje više mogućih scenarija povrede u koje su uključene različite grupe potrošača i drugi načini razumno predvidljive upotrebe proizvoda.

Član 8.

(Određivanje težine povrede)

- (1) Za određivanje težine povrede koristi se tabela iz Aneksa IV ovog Uputstva.
- (2) Težina povrede, koja se klasificira u četiri stepena, se određuje prema procijenjenoj vrsti povrede.
- (3) Kada se pri procjeni rizika razmatra više scenarija povreda, za svaki scenarij povrede se određuje težina povrede u skladu sa Aneksom IV ovog Uputstva.

Član 9.

(Određivanje vjerovatnoće)

- (1) Za svaki korak scenarija povrede iz člana 7. ovog Uputstva određuje se pojedinačna vjerovatnoća.
- (2) Množenjem pojedinačnih vjerovatnoća se dobiva ukupna vjerovatnoća za opisani scenarij povrede.
- (3) Ukupna vjerovatnoća je klasifikovana u osam nivoa, od <1/1000000 do >50%, u skladu sa Aneksom V ovog Uputstva.
- (4) Ukoliko je opisano nekoliko različitih scenarija povrede, za svaki scenarij se određuje ukupna vjerovatnoća.

Član 10.

(Određivanje nivoa rizika)

- (1) Nivo rizika za scenarij povrede se određuje kombinacijom utvrđene težine povrede i ukupne vjerovatnoće scenarija povrede u skladu sa Aneksom V ovog Uputstva.
- (2) Rizik je klasificiran u četiri nivoa: ozbiljan, visok, srednji i nizak rizik.
- (3) Ukoliko postoji više scenarija povrede, za svaki od tih scenarija se utvrđuje nivo rizika, a najviši utvrđeni nivo rizika se smatra konačnim nivoom rizika koji proizvod predstavlja po korisnika.
- (4) U cilju potvrde rezultata procjene rizika, vrši se analiza osjetljivosti na način da se vrijednosti vjerovatnoće i vrijednosti težine povrede mijenjaju povećanjem ili smanjenjem za jedan nivo, kako bi se ponovo izračunao nivo rizika.
- (5) Ako nivo rizika nakon analize osjetljivosti ostane nepromijenjen, rezultat procjene rizika se smatra konačnim.
- (6) Ako se nivo rizika promijeni nakon analize osjetljivosti, potrebno je od početka preispitati postupak procjene rizika.

Član 11.

(Izvještaj o procjeni rizika)

- (1) Izvještaj o procjeni rizika, koji je sastavni dio obrasca za procjenu rizika iz Aneksa I ovog Uputstva, inspektor sačinjava nakon završenog postupka procjene rizika.
- (2) U slučajevima kada se prilikom procjene rizika utvrdi da proizvod predstavlja rizik, Izvještaj iz stava (1) ovog člana inspektor dostavlja: a) Agenciji,

- b) kontrolisanom poslovnom subjektu,

- c) svim članovima koji su učestvovali u procjeni rizika.

Član 12.

(Postupanje u skladu sa rezultatima procjene rizika)

Rezultati procjene rizika se koriste kako bi mjere, preduzete u skladu sa Zakonom o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini i drugim posebnim propisima, bile proporcionalne nivou rizika koji proizvod predstavlja po zdravlje i sigurnost potrošača.

Član 13.

(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 35/16

28. januara 2016. godine Vijeća ministara BiH Sarajevo

Dr. **Denis Zvizdić**, s. r.

ANEKS I**Obrazac za procjenu rizika**

| Opće informacije | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| Proizvod | | | | | | |
| Naziv: | | | | | | |
| Kategorija: | | | | | | |
| Opis: | | | | | | |
| Opis neusklađenosti proizvoda: | | | | | | |
| Fotografije: | | | | | | |
| Procjenjivač | | | | | | |
| Ime: | | | | | | |
| Prezime: | | | | | | |
| Institucija: | | | | | | |
| Adresa: | | | | | | |
| Scenario 1 | | | | | | |
| Opasnost | | | | | | |
| Grupa opasnosti: | (Aneks II, kolona 1.) | | | | | |
| Opasnost: | (Aneks II, kolona 2.) | | | | | |
| Potrošač | | | | | | |
| Vrsta potrošača: | (Aneks III) | | | | | |
| Kako opasnost izaziva povredu potrošača | | | | | | |
| Tipični scenario povrede: | (Aneks II, kolona 3.) | | | | | |
| Scenario povrede: | (opisati scenario povrede) | | | | | |
| Težina povrede | | | | | | |
| Tipična povreda: | (Aneks II, kolona 4.) | | | | | |
| Povreda: | (Aneks IV) | | | | | |
| Težina povrede: (Aneks IV, za odabranu povredu) | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Vjerovatnoća koraka povrede | | | | | | |
| Koraci u scenariju | Vjerovatnoća | | | | | |
| Korak 1: (navesti korake u scenariju koji dovode do povrede) | (navesti vjerovatnoću za dati korak) | | | | | |
| Korak 2: | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Ukupna vjerovatnoća: | (proizvod vjerovatnoća po koracima) | | | | | |
| Nivo rizika – kombinacija težine povrede i vjerovatnoće (Aneks VI) | | | | | | |
| Nivo rizika za scenario 1 | (navesti dobijeni rizik; N - nizak, S - srednji, V - visok, O - ozbiljan) | | | | | |
| Rizici koje predstavlja proizvod – pregled | | | | | | |
| Scenario 1: | (dobijeni rizik i opis za navedeni scenario) | | | | | |
| Scenario 2: | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Konačan nivo rizika: | (najveći rizik koji je dobijen za pojedine scenario) | | | | | |

Izvještaj o procjeni rizika

| Procjenjivač(i) | |
|-----------------|--|
| Ime | |
| Prezime | |
| Institucija | |
| Adresa | |

| Opće informacije o proizvodu | |
|------------------------------|--|
| Proizvod | |
| Naziv | |
| Kategorija | |
| Opis | |

| Konačan nivo rizika | |
|---------------------|--|
| | |

datum

potpis

ANEKS II**Opasnosti, tipični scenariji povreda i tipične povrede**

| Grupa opasnosti | Opasnost (svojstva proizvoda) | Tipičan scenarij povrede | Tipična povreda |
|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Veličina, oblik i površina | Proizvod je prepreka | Osoba se spotakne na proizvod i pada, ili osoba udari u proizvod | Modrice, prijelom, potres mozga |
| | Proizvod predstavlja smetnju za protok vazduha | Proizvod pokriva usta i/ili nos osobe (posebno kod djece) ili pokriva unutrašnje disajne puteve | Gušenje |
| | Proizvod je mali dio ili sadrži male dijelove | Osoba (dijete) proguta mali dio, dio se zaglavi u grlu i blokira disajne puteve | Gušenje, opstrukcija unutrašnjih disajnih puteva |
| | Postoji mogućnost da se odgrize mali dio s proizvoda | Osoba (dijete) proguta mali dio, dio dospije u probavni trakt | Opstrukcija probavnog trakta |
| | Oštiri uglovi ili vrhovi | Osoba udari u oštar ugao ili bude pogodena oštrim pokretnim predmetom, ovo uzrokuje ubod ili povredu zbog prodiranja | Ubodi, sljepoča, strano tijelo u oku, sluh, strano tijelo u uhu |
| | Oštire ivice | Osoba dotakne oštru ivicu, ovo prouzrokuje razderotine kože ili posjekotine tkiva | Razderotine, posjekotine, amputacije |
| | Klizave površine | Osoba hoda po površini, oklizne se i pada | Modrice, prelom, potres mozga |
| | Grube površine | Osoba hoda duž grube površine, ovo prouzrokuje trenje i/ili ogrebotine | Ogrebotina |
| | Otvori ili otvori između dijelova | Osoba stavlja ud ili tijelo u otvor, prst, ruka, vrat, glava ili odjeća je uklještena, povreda nastaje uslijed gravitacije ili kretanja | Nagnjećenje, prelom, amputacija, davljenje |
| Potencijalna energija | Nedovoljna mehanička stabilnost | Proizvod se prevrće, osoba koja se nalazi na vrhu proizvoda pada sa visine, ili proizvod pogodi osobu koja je u blizini proizvoda, električni proizvod se lomi i dijelovi pod naponom postaju dostupni, ili proizvod nastavlja da radi zagrijavajući obližnje površine | Modrice, iščašenje, uganuće, prelom, potres mozga, nagnjećenje, električni udar, opekkotine |
| | Nedovoljna mehanička čvrstoća | Proizvod se sruši uslijed prevrtanja, osoba koja se nalazi na vrhu proizvoda pada sa visine, ili proizvod pogodi osobu koja je u blizini proizvoda, električni proizvod se lomi i dijelovi pod naponom postaju dostupni ili proizvod nastavlja da radi zagrijavajući obližnje površine | Modrice, iščašenje, prelom, potres mozga, nagnjećenje, električni udar, opekkotine |
| | Korisnik radi na visini | Osoba koja radi na visini gubi ravnotežu, nema oslonac za držanje i pada sa visine | Modrice, iščašenje, prelom, potres mozga, nagnjećenje |
| | Elastični element ili opruga | Elastični element ili opruga u stanju napetosti se iznenada opusti, proizvod udari osobu koja se nalazi u njegovom pravcu kretanja | Modrice, iščašenje, prelom, potres mozga, nagnjećenje |
| | Tečnost ili gas pod pritiskom ili vakuumom | Tečnost ili gas pod pritiskom se iznenada ispusti, osoba u blizini je pogodena, ili uslijed implozije proizvoda lete ostaci proizvoda | Iščašenje, prelom, potres mozga, nagnjećenje, posjekotine (vidjeti također pod dijelom požar i eksplozija) |
| Kinetička energija | Kretanje proizvoda | Proizvod pogodi ili pregazi osobu koja se nalazi u liniji kretanja proizvoda | Modrice, uganuće, prelom, potres mozga, nagnjećenje |
| | Dijelovi koji se kreću jedan prema drugom | Osoba stavlja dio tijela između pokretnih dijelova, dok se oni kreću zajedno, dio tijela je uklješten i nalazi se pod pritiskom (zgnječen) | Modrice, iščašenje, prelom, nagnjećenje |
| | Dijelovi koji se kreću jedan pored drugog | Osoba stavlja dio tijela između pokretnih dijelova, dok se oni kreću jedan blizu drugog (kretanje makaza), dio tijela je uklješten između pokretnih dijelova i nalazi se pod pritiskom (smicanje) | Razderotine, posjekotine, amputacije |
| | Pokretni dijelovi | Dio tijela, kosa ili odjeća osobe je zahvaćena pokretnim dijelom, ovo uzrokuje vučnu silu | Modrice, prelom, razderotine (kože glave), davljenje |
| | Pokretni dijelovi jedan blizu drugog | Dio tijela, kosa ili odjeća osobe je zahvaćena pokretnim dijelom, ovo uzrokuje vučnu silu i pritisak na dio tijela | Nagnjećenje, prelom, amputacija, davljenje |
| | Ubrzanje | Osoba se nalazi na predmetu koji povećava brzinu i gubi ravnotežu, nema oslonac da se drži za njega i pada pri određenoj brzini | Iščašenje, prelom, potres mozga, gnjećenje |
| | Leteći predmeti | Osobu pogodi leteći predmet i zadobije povrede u zavisnosti od jačine udara | Modrice, iščašenje, prelom, potres mozga, nagnjećenje |
| | Vibracije | Osoba koja drži proizvod gubi ravnotežu i pada, ili dugotrajni kontakt sa proizvodom koji vibrira uzrokuje neurološke poremećaje, poremećaj zglobova kostiju, trauma kičme, vaskularni poremećaj | Modrice, iščašenje, prelom, nagnjećenje |
| | Buka | Osoba je izložena buci koju stvara proizvod. Zujanje u ušima i gubitak sluha mogu se pojaviti u zavisnosti od jačine zvuka i udaljenosti | Oštećenje sluha |
| Električna energija | Visoki/niski napon | Osoba dodiruje dio proizvoda koji je pod visokim naponom, osoba doživi električni udar koji može prouzrokovati smrt | Električni udar |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Proizvodnja topote | Proizvod se grijе, osoba koja ga dodiruje može dobiti opekatine, ili proizvod može emitovati istopljene čestice, pare itd., koji udaraju osobu | Opekatine, oparotine |
| | Dijelovi pod naponom koji su blizu jedan drugome | Električni luk ili varnice nastaju između dijelova pod naponom. Ovo može uzrokovati požar i intenzivno zračenje | Povreda oka, opekatine, oparotine |
| Ekstremne temperature | Otvoreni plamen | Osoba u blizini plamena može dobiti opekatine, posebno nakon što se zapali odjeća | Opekatine, oparotine |
| | Vruće površine | Osoba ne prepozna vruću površinu i dodiruje je, osoba dobija opekatine | Opekatine |
| | Vruće tečnosti | Osoba koja rukuje sa posudom sa tečnošću prolije jedan dio, tečnost pada na kožu i uzrokuje oparotine | Oparotine |
| | Vrući gasovi | Osoba udije vruće gasove koje je ispušto proizvod, ovo uzrokuje povredu pluća ili dehidraciju uslijed dugotrajne izloženosti vrućem vazduhu | Opekatine |
| | Hladne površine | Osoba ne prepozna hladnu površinu i dodiruje je, osoba dobija promrzline | Opekatine (promrzline) |
| Zračenje | Ultravioletno zračenje, laser | Koža ili oči osobe su izloženi zračenju koje emituje proizvod | Opekatine, oparotine, neurološki poremećaji, povrede |
| | | | oka, rak kože, mutacija |
| | Izvor elektromagnetskog polja visoke jačine (EMF), niska frekvencija ili visoka frekvencija (mikrovalna pećnica) | Osoba je blizu izvora elektromagnetskog polja (EMF), tijelo (centralni nervni sistem) je izloženo | Neurološka oštećenja (mozak), leukemija (djeca) |
| Požar i eksplozija | Zapaljive tvari | Osoba je blizu zapaljive tvari, izvor paljenja zapali tvar, ovo uzrokuje povredu osobe | Opekatine |
| | Eksplozivne smjese | Osoba je blizu eksplozivne smjese, izvor paljenja uzrokuje eksploziju, osobu pogada udarni talas, spaljivanje materijala i/ili plamen | Opekatine, oparotine, povreda oka, strano tijelo u oku, oštećenje sluha, strano tijelo u uhu |
| | Izvori paljenja | Izvor paljenja uzrokuje požar, osobu zahvati plamen ili je zatrovana gasovima od požara u kući | Opekatine, trovanje |
| | Pregrijavanje | Proizvod se pregrije, požar | Opekatine, oparotine, povreda oka, strano tijelo u oku, oštećenje sluha, strano tijelo u uhu |
| Otrovnost | Otrovne čvrste tvari ili tečnosti | Osoba proguta tvar iz proizvoda, npr. stavljuјuci je u usta i/ili tvar dolazi u dodir s kožom, ili udije čvrste tvari/tečnost, na primjer ispljuvavak (plućna aspiracija) | Akutno trovanje, iritacija, dermatitis, akutno trovanje pluća (aspiracijska pneumonija), infekcija |
| | Otrovni gasovi, pare ili prašina | Osoba udahne tvari iz proizvoda, i/ili tvari dolaze u dodir s kožom | Akutno trovanje pluća, iritacija, dermatitis |
| | Tvari koje uzrokuju preosjetljivost | Osoba proguta tvari iz proizvoda, stavljuјuci ih u usta, i/ili tvari dolaze u dodir s kožom, i/ili osoba udije gas, paru ili prašinu | Preosjetljivost, alergijska reakcija |
| | Iritirajuće ili korozivne čvrste tvari ili tečnosti | Osoba proguta tvari iz proizvoda, npr. stavljuјuci ih u usta, i/ili tvari dolaze u dodir s kožom ili očima | Iritacija, dermatitis, opekatine kože, povreda oka, strano tijelo u oku |
| | Iritirajući ili korozivni gas ili para | Osoba udije tvari iz proizvoda, i/ili tvar dolazi u dodir sa kožom ili očima | Iritacija, dermatitis, opekatine kože, akutno trovanje ili korozivni efekti u plućima ili u očima |
| | Tvari koje su kancerogene, mutagene ili otrovne (CMR) | Osoba proguta tvari iz proizvoda, stavljuјuci ih u usta, i/ili tvari dolaze u dodir s kožom, i/ili osoba udije tvari kao što su gas, paru ili prašina | Rak, mutacije, reproduktivna toksičnost |
| Mikrobiološka kontaminacija | Mikrobiološka kontaminacija | Osoba dolazi u dodir s kontaminiranim proizvodom gutanjem, udisanjem ili u dodiru s kožom | Infekcija, lokalna ili sistemska |
| Opasnosti nastale tokom rada proizvoda | Nezdravo držanje | Dizajn uzrokuje nezdravo držanje osobe kada upravlja proizvodom | Istegnuće, koštanom-миšićna oboljenja |
| | Prevelik napor | Dizajn zahtijeva upotrebu značajne sile prilikom upravljanja proizvodom | Uganuće ili istegnuće, koštanom-миšićna oboljenja |
| | Anatomska neprilagodenost | Dizajn nije prilagoden anatomiji čovjeka, što čini upravljanje teškim ili nemogućim | Uganuće ili istegnuće |
| | Zanemarivanje lične zaštite | Zbog dizajna zaštitne opreme osoba ima poteškoće prilikom rukovanja ili upravljanja proizvodom | Razne povrede |
| | Nepažljivo (de)aktiviranje | Osoba može lako (de)aktivirati proizvod, što može dovesti do neželjenog rada | Razne povrede |
| | Nepravilan rad | Dizajn uzrokuje nepravilan rad osobe, ili proizvod sa zaštitnom funkcijom ne pruža očekivanu zaštitu | Razne povrede |

| | | |
|--|---|---|
| Kvar koji onemogućava prestanak rada | Osoba želi da zaustavi proizvod, ali on nastavlja da radi u situacijama kada to nije očekivano | Razne povrede |
| Neočekivani početak rada | Proizvod prestaje sa radom tokom prekida napajanja električnom energijom ali počinje ponovo da radi na nesiguran način | Razne povrede |
| Nemogućnost prekida rada | U hitnim situacijama, osoba ne može da prekine rad proizvoda | Razne povrede |
| Neodgovarajući sastavni dijelovi | Osoba pokušava da pričvrsti dio, treba preveliku silu za pričvršćivanje, proizvod se lomi ili je dio pričvršćen previše labavo i ostaje neučvršćen tokom upotrebe | Uganuće ili istegnuće, razderotina, posjekotina, modrice, uklještenje |
| Nepostojeća ili nepravilno postavljena zaštita | Opasni dijelovi su dostupni osobi | Razne povrede |
| Nepotpuna uputstva, upozorenja, oznake ili simboli | Korisnik ne primjećuje oznake upozorenja i/ili ne razumije simbole | Razne povrede |
| Nedovoljni signali upozorenja | Korisnik ne vidi ili ne čuje signale upozorenja (optičke ili zvučne), što prouzrokuje nesiguran rad | Razne povrede |

ANEKS III**Grupe potrošača**

| Potrošači | Opis |
|---------------------------------|--|
| Vrlo osjetljiva grupa potrošača | Vrlo mala djeca: 0 do 36 mjeseci Ostali: Osobe sa obimnim i složenim posebnim potrebama |
| Osjetljiva grupa potrošača | Mala djeca: Djeca starija od 36 mjeseci i mlada od 8 godina Ostala djeca: djeca od 8 do 14 godina Ostali: Osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima (npr. sa djelimičnim invaliditetom, starije osobe, uključujući i one iznad 65 godina, sa nekim smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima), odnosno sa nedostatkom iskustva i znanja |
| Ostali potrošači | Potrošači koji ne spadaju u grupu vrlo osjetljivih i osjetljivih potrošača |

ANEKS IV**Težina povrede**

| Vrsta povrede | Težina povrede | | | |
|--|--|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Razderotine, posjekotine | Površinska | Vanjska (dubina) (> 10 cm dužine na tijelu) (> 5 cm dužine na licu) zahtijeva šivenje Tetiva ili zglob Bionjača ili rožnjača | Vidni (očni) živac Vratna arterija Dušnik Unutrašnji organi | Bronhijalna cijev Jednjak Aorta Kičmena moždina (donji dio) Duboka razderotina unutrašnjih organa, Slomljena kičmena moždina u gornjem dijelu Mozak (teška lezija disfunkcija) |
| Modrice (ogrebotina / kontuzija, oticanje, edem) | Površinske $\leq 25 \text{ cm}^2$ na licu $\leq 50 \text{ cm}^2$ na tijelu | Velike $> 25 \text{ cm}^2$ na licu $> 50 \text{ cm}^2$ na tijelu | Dušnik Unutrašnji organi (manje) Srce Mozak Pluća, s krvlju ili vazduhu u prsimu | Moždano deblo Kičmena moždina koja uzrokuje paralizu |
| Potres mozga | - | Vrlo kratka nesvijest (minute) | Dugotrajna nesvijest | Koma |
| Uklještenje/ uštinuće | Manje uštinuće | - | (Koristite prema potrebi zavisno o konačnim poslijedicama modrica, nagnjećenje, preloma, iščašenja, amputacija, ako je primjenjivo.) | (Iste posljedice kao za gušenje/ davljenje) |
| Uganuće, istegnuće, mišićno koštani poremećaj | Ekstremiteti Zglobovi Kičma (bez iščašenja ili preloma) | Istegnuće ligamenata koljena | Ruptura/oštećenje ligamenta ili tetiva Oštećenje mišića Povreda vratne kičme | - |
| Iščašenje | - | Ekstremiteti (prst na ruci, prst na nozi, šaka, stopalo) Lakat Vilica Ispadanje zuba | Gležanj Ručni zglob Rame Kuk Koljeno Kičma | Kičmeni stub |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Prekom | | Ekstremiteti (prst na ruci, prst na nozi, šaka, stopalo) Ručni zglob Ruka Rebro Prsna kost Nos Zub Vilica Kosti oko očiju | Gležanj Noga (bedrena kost i potkoljenica) Kuk Butina Lobanja Kičma (manji lumbalni prekom) Vilica (teža povreda) Grkljan Višestruki prekom rebra Krv ili vazduh u prsimu | Vrat Kičmeni stub |
| Nagnječenje | | - | Ekstremiteti (prst na ruci, prst na nozi, šaka, stopalo) Lakat Gležanj Ručni zglob Podlaktica Noga Rame Dušnik Grkljan Karlica | Kičmena moždina Srednji-donji dio vrata Prsa (teško nagnječenje) Moždano deblo |
| Amputacija | | - | Prst(i) na ruci Prst(i) na nozi Šaka Stopalo Ruka (dio ruke) Noga Oko | Oba ekstremeteta |
| Bušenje, probadanje | Ograničena dubina, samo je koža obuhvaćena | Dublje od kože Trbušni zid (organi nisu uključeni) | Oko Unutrašnji organi Grudni koš | Aorta Srce Bronhijalna cijev Duboke povrede organa (jetra, bubrezi, crijeva, itd.) |
| Gutanje | | - | Povrede unutrašnjih organa (odnosi se i na opstrukciju unutrašnjih disajnih puteva kada se progutani predmet zaglaviti u jednjaku) | Trajno oštećenje unutrašnjih organa |
| Opstrukcija unutrašnjih disajnih puteva | | - | Dotok kiseonika do mozga blokiran bez trajnih posljedica | Dotok kiseonika do mozga blokiran sa trajnim posljedicama |
| Gušenje/ davljenje | | - | Dotok kiseonika do mozga blokiran bez trajnih posljedica | Gušenje/ davljenje sa smrtnim posljedicama |
| Potapanje/ utapanje | | - | - | Utapanje sa smrtnim posljedicama |
| Opekotine/ oparotine uslijed (toplote, hladnoće ili hemijskih tvari) | 1°, do 100 % površine tijela 2°, < 6 % površine tijela | 2°, 6-15 % površine tijela | 2°, 16-35 % površine tijela, ili 3°, do 35 % površine tijela Opekotine uslijed udisanja | 2° ili 3°, > 35 % površine tijela Opekotine uslijed udisanja koje zahtijevaju pomoć pri disanju |
| Električni udar | (Vidi također pod opekotine, jer električna struja može uzrokovati opekotine) | Lokalni učinci (privremeni grč ili paraliza mišića) | - | Smrt uslijed električnog udara |
| Neurološki poremećaji | | - | Izazvan epileptični napad | - |
| Povreda oka, strano tijelo u oku | Privremeni bol u oku koji ne zahtijeva liječenje | Privremeni gubitak vida | Djelimični gubitak vida Trajni gubitak vida (jedno oko) | Trajni gubitak vida (oba oka) |
| Oštećenje sluha, strano tijelo u uhu | Privremeni bol u uhu koji ne zahtijeva liječenje | Privremeni gubitak sluha | Djelimični gubitak sluha Potpuni gubitak sluha (jedno uho) | Potpuni gubitak sluha (oba uha) |
| Trovanje tvarima (gutanjem, udisanjem, putem kože) | Proljev, povraćanje, lokalni simptomi | Izlječive povrede unutrašnjih organa, npr. jetra, bubrezi, blaga hemolitička anemija | Trajna oštećenja unutrašnjih organa, npr. jednjak, stomač, jetra, bubrezi, hemolitička anemija, izlječiva oštećenja nervnog sistema | Trajna oštećenja nervnog sistema Smrtni slučaj |
| Iritacija, dermatitis, upala ili korozivno djelovanje tvari (udisanjem, preko kože) | Blaga lokalna iritacija | Izlječive povrede oka Izlječive sistemske posljedice Upalno djelovanje | Pluća, respiratorna insuficijencija, hemijska pneumonija Trajne sistemske posljedice Djelimični gubitak vida Korozivno djelovanje | Pluća, potrebna pomoć pri disanju Asfiksija |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|
| Alergijske reakcije ili preosjetljivost | Blaga ili lokalna alergijska reakcija | Alergijska reakcija Prošireni alergijski kontaktni dermatitis | Jaka alergijska preosjetljivost na višestruke tvari | Anafilaktična reakcija, šok Smrtni slučaj |
| Dugotrajno oštećenje uslijed kontakta sa tvarima ili uslijed izloženosti zračenju | Proljev, povraćanje, lokalni simptomi | Izlječive povrede unutrašnjih organa, npr. jetra, bubrezi, blaga hemolitička anemija | Oštećenje nervnog sistema npr. organski psihosindrom (OPS, također je poznat kao hronična otrovna encefalopatiјa, poznata još kao i bolest "slikara") Trajna oštećenja unutrašnjih organa, npr. jednjak, stomak, jetra, bubrezi Slabija hemolitička anemija Izlječiva oštećenja nervnog sistema | Rak (leukemija) Uticaji na reprodukciju Uticaji na potomstvo Oštećenje centralnog nervnog sistema |
| Mikrobiološka infekcija | | Izlječive povrede | Trajne posljedice | Infekcija zahtijeva dugotrajanu hospitalizaciju Organizmi otporni na antibiotike Smrtni slučaj |

ANEKS V**Nivo rizika kao kombinacija težine povrede i vjerovatnoće**

| Vjerovatnoća nastanka povrede tokom predviđljivog životnog vijeka proizvoda | | Težina povrede | | | |
|---|-------------|----------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Visok | > 50 % | V | 0 | 0 | 0 |
| | > 1/10 | S | 0 | 0 | 0 |
| | > 1/100 | S | 0 | 0 | 0 |
| | > 1/1000 | N | V | 0 | 0 |
| | > 1/10000 | N | S | V | 0 |
| | > 1/100000 | N | N | S | V |
| | > 1/1000000 | N | N | N | S |
| | < 1/1000000 | N | N | N | N |
| Nizak | | | | | |

O — Ozbiljan rizik

V — Visok rizik

S — Srednji rizik

N — Nizak rizik